



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Awurade a Wasɔre — Bible Adesua a Strong's Nɔma ka ho

ASENNUA NO, ADANSE NO, NE ƆSAN BA NO — ADEN NTI NA OWUO NO HO HIA SE ƐBA SAA, NE DEE ƐDI HO AKYI

Nhyehyee Bibul Fapem — Yesu Kristo Asempa

ASEM A ƐFATA ANIMU

Aden nti a ɛse se Yesu wu? Den na ɔboda hunu no daa no adi? Den besi se ɔsan ba? Saa adesua yi de saa nsemmisa mmiensa yi ko Bible mu, na ɛma Bible ankasa yi mu nsem bua.

Adesua yi ka nea enti a ɛse se wohwie mogya no ho asem. Adesua yi ka senea ɔbaa fam ko akyiri, ne den a asennua no gyee no ho asem. Adesua yi ka senea Agya no frɛ Ɔba no Onyankopɔn ne Awurade ho asem. Adesua yi ka Awurade a ɔkasa kyeree Dawid Awurade no ho asem. Adesua yi ka Kristo a wasɔre afi awufo mu, ne Kristo a ɔte nnipa a ogyee wɔn nkwa no mu no ho asem. Adesua yi ka ne ba a ɔbesan aba, ne nea wɔpaw a etim ho daa daa no ho asem.

NSEM NKATA MMIENSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Aden nti a ɛse se Yesu wu no fa mogya mu, na ɛnye adeɛ a ɛye mmerɛw sen saa?
2. Eyee den na Dawid tumi frɛɛ ne ba ankasa ne Awurade wɔ Nnwom 110:1?
3. Den na owusɔree no daa no adi, na den na ɛba se Yesu san ba?

ANIMUDUA A EHYE ASE

1 Timoteo 2:5 Onyankopɔn baako ne ntamgyinafoɔ baako a ɔka Onyankopɔn ne nnipa bom no, ɔno ne Kristo Yesu no. (6) Ɔno na ɔde ne ho bɔɔ afɔdee de gyee nnipa nyinaa nkwa no. Yei ye adansedie a ɛbaa eberɛ a ɛse mu se Onyankopɔn pɛ se wɔgye nnipa nyinaa nkwa.

ONYANKOPɔN BAKO + ƆTECHIREFOɔ BAKO A ƆDA ONYANKOPɔN NE NNIPA NTAM, ƆBARIMA KRISTO YESU.

(Me ho adwene: Ntamgyinafo (obi a ogyina afɔ abien a wɔatetew wɔn ntam mfimfini de wɔn baako beka baako ho) ɛse se ɔye afɔ abien no nyinaa dea koraa, anaase ontumi nnye ntamgyinafo. Hwe nea 1 Timoteo 2:5 ka se ntamgyinafo no ye:

"onipa Kristo Yesu." Eɛ se Yesu Kristo ye onipa, anaase ontumi nnyina baabi a nnipa gyina wu owu a eye onipa dea. Hwe nea 2 Korintofo 5:19 ka se na eye nokware wo owu no mu: "Onyankopɔn wo Kristo mu." Eɛ se Yesu Kristo ye Onyankopɔn, anaase ne owu no ye onipa foforo bi a ɔrewu keke, a emma obiara nkwaɣye (gyimie fi bɔne ne bɔne ho asotwe mu) nya. Eyi nti na asembisa "hena ne Yesu" no nye asem a efa nkyen a efa akyerɛwsem mu abenfo nko ho. Nkwagye ho nkyerɛkyere no nyinaa gyina saa asembisa no mmuae so.)

H. ADEN NTI NA ESE SE OWUO NO YE SAA — ƆKWAN A ƐSAN DE YEN ƆƆ NYANKOPƆN NKYEN

H1. ƆHAW A WƆAKA NO PELEE

Yesaia 59:2 Nanso, mo amumuye na atete mo ne mo Onyankopɔn ntam; mo bɔne ama n'ananim ahinta mo, a enti ɔrente.

NANSO, MO AMUMUYE NA ATETE MO NE MO ONYANKOPƆN NTAM.

Romafo 3:23 Na nnipa nyinaa aye bɔne ama Onyankopɔn animuonyam abɔ wɔn,

NA NNIPA NYINAA AYE BƆNE AMA ONYANKOPƆN ANIMUONYAM ABƆ WƆN.

H2. ADESEN NA MOGYA, NA ƐNYE ADE A ƐNO YE MMEREW

Hebrifo 9:22 Nokorem, sɛdeɛ Mmara no kyere no, ekame aye se mogya na etumi te adeɛ nyinaa ho, na saa ara nso na gye se mogya ahwie agu ansa na bɔnefakye aba. **[G859 aphesis ■]**

NA SAA ARA NSO NA GYE SE MOGYA AHWIE AGU ANSA NA BƆNEFAKYE ABA.

3 Mose (Lewitikɔs) 17:11 Efiri se, ɔhonam no nkwa wo mogya no mu, na mama mo mogya se momfa mpete afɔrebukya no so se mpatadeɛ mma mo akra; nkwa a ewɔ mogya mu enti na wɔde ye mpatadeɛ ma onipa kra.

EFIRI SE, ƆHONAM NO NKWA WO MOGYA NO MU --> NKWA A EWO MOGYA MU ENTI NA WƆDE YE MPATADEE MA ONIPA KRA.

Hebrifo 10:4 Anantwie ne mmirekyie mogya rentumi mpepa bɔne.

ANANTWIE NE MMIREKYIE MOGYA RENTUMI MPEPA BƆNE.

(Me nsusuwii: Fa saa nkyerɛwsem abiesa yi bo mu na ehye tete afɔrebɔ nhyehyee no nyinaa mu ase. Nkwa wo mogya mu. Bɔne bo ye nkwa. Tete no, mmoa afɔrebɔ maa mpata (bɔne so kata bere tiaa a ema onipa gyina Onyankopɔn anim bio) da biara da, mfe ɔhaha bebre. Hebrifo ka no pefee se mmoa afɔrebɔ antumi anyi bɔne amfi ho da. Ennee na den nti na wɔbɔ saa mmoa afɔrebɔ no nyinaa? Mmoa afɔrebɔ no maa bɔne ka a wontuae no daa adi. Mmoa afɔrebɔ no yee nkaebɔ tenten a wɔsan ye no daa se eɛ se wotua nkwa bi ka. Mmoa afɔrebɔ no maa saa nkaebɔ no gyinaa ho kosii owu koro no a etumi tua bɔne ka no nyinaa pa ara no bae.)

H3. NEA ƆBAA FAM ƆƆDUU HO

Filipifo 2:5 Momma mo abrabɔ nyinaa nye se Yesu Kristo deɛ no bi. (6) Ɔno na ɔwo Onyankopɔn tebea mu deɛ, nanso wanhye ne ho se ɔne Onyankopɔn beye pe. (7) Ɔdanee ne tumi keɛɛ ne n'animuonyam too nkyen. Mmom, ɔfirii ne pe mu faa akoo tebea de too ne ho so, baee se onipa beyee n'adeɛ se onipa. (8) Ɔbreɛ ne ho ase, yee ɔsetie, de Ɔɔduruu owuo mu, asennua ho owuo mu mpo.

NE SUBAN TE SE ONYANKOPƆN DE --> ƆFAA ƆSOMFO SUBAN --> ƆYEE ƆSETI KOSII OWU MU, MPO ASENNUA SO OWU.

(Me ankasa m'adwene: Hwe nhyehyeeɛ a efa sianee ho wo Filipifo 2:6-8 mu. Yesu wo Onyankopɔn suban mu. Wɔyii Yesu animuonyam. Yesu faa akoo suban. Yesu faa nnipa seso. Yesu breɛ ne ho ase. Yesu yee ɔsetie. Yesu wui. Afei Paulo de nsemfua mmienue foforo kaa ho a na asem no anhia se ɔde ka: "mpo owuo a ewɔ asennua no so." Se wɔka keke se Yesu wuie no, na ennɔso mma Paulo. Ɔkwan pɔtee a Yesu wuu faa so no ye Paulo asem no fa bi.)

H4. DEE ƐTƆƆ NO ANKASA — WƆKAA HO ASEM ANSA NA WƆSAN KAA BIO AKYIRI YI

Yesaia 50:6 Mede m'akyi maa wɔn a wɔboro me, na mede m'afono maa wɔn a wɔtutu m'abɔgyese. Mamfa m'ananim ansie wɔn fedie ne ntasuteɛ ho.

MEDE M'AKYI MAA WƆN A WƆBORO ME --> MAMFA M'ANIM ANSIE WƆN FEDIE NE NTASUTEE HO.

Nnwom 22:16 Nkraman atwa me ho ahyia nneɔneyefo kuo atwa me ho ahyia, wɔahwire me nsa ne me nan mu. (17) Metumi akan me nnompe nyinaa; M'atamfo di me nhwehaa na wɔsere me. (18) Wɔkye

me atadee mu fa, na wɔbɔ me ntoma so ntonto.

WJAWO ME NSA NE ME NAN MU --> WJKYE M'ATADE MU FA, NA WJBO NTONTO GU ME NTAMA SO.

Mateo 27:35 Afei, wɔbɔ no asennua mu. Eno akyi, wɔbɔ n'atadee no so ntonto kyekye faee.

WJBO NO ASENNUA MU, NA WJKYEKYE NE NTADE MU, TOO NTONTO --> SE EBEBE MU SE WJAKA NO.

Yohane 19:34 Asraafɔ no mu baako de ne pea wɔ ne mfe maa mogyasufi firi ne mfe mu baee.

PEA WOWOO NE MFEM MU --> NTEM ARA MOGYA NE NSUO TU FIRII MU BAA.

(Me ankasa nsusuwii: David kyerew faako a wɔhwirew nsa ne nan mu wɔ Dwom 22 mu. David kyerew se asraafo kyekye ntade mu wɔ Dwom 22 mu. David kyerew eyi mfe apem ansa na obiara wɔ Israel rehu asennua so owu. David ankyerew biribi a asi ne ho no ankasa. Mateo kyerew mfe pii akyi, wɔ Yesu asennua so owu no akyi. Mateo twere se asraafo no yee de Dwom 22 kaa no pɛpɛpɛ. Mateo ka nea enti a asraafo no yee saa: "senea ebeba mu." Kenkan nsem mmien no bɔ mu. David tweree ne nsem de n'ani kyeree daakye a na onnim se asennua so owu no beba mu. Mateo tweree ne nsem de n'ani kyeree asennua so owu no a wantumi ammu ne ho ansiane se asi ampa.)

H5. NEA OWU NO YE MMOA MA — JTWAMU KWAN, ENYE AMANEHUNU

Romafoɔ 5:8 Nanso, Onyankopɔn da ne dɔ adi wɔ yei mu se; eberɛ a yeye nnebɔneyefɔ no, Kristo wu maa yen. **[G2644 katallasso ■]** (9) Esiane se wɔnam ne mogya no so abu yen bem no enti, wɔnam ne so begye yen afiri Onyankopɔn abufuhyee mu. (10) Na se eberɛ a yeye atamfoɔ mpo Onyankopɔn de ne Ba no wuo yee mpatadee maa yen a, saa mmere yi a yene Onyankopɔn wɔ ayɔnkofa yi dee, yenim se ɔnam ne Ba no so begye yen nkwa.

BERE A YEDA SO YE ABɔNEFO NO, KRISTO WU MAA YEN --> WɔNAM NE BA NO OWU SO DE YEN NE ONYANKOPɔN BEFAA NTAM.

2 Korintofoɔ 5:18 Onyankopɔn aye ne nyinaa. Osomaa Kristo se ɔmmepata ɔne yen ntam na ɔde ɔne afɔforɔ ntam mpata dwumadie no ahye yen nsa. **[G2643 katallage ■]** (19) Asem a wɔde abre yen ne se, Onyankopɔn nam Kristo so afa nnipa nyinaa adamfo. Onyankopɔn ankan wɔn bɔne antia wɔn na ɔde n'asomdwoee asenka ho dwumadie no ahye yen nsa. (20) Enti yeye asomafoɔ ma Kristo, na ete sedee Onyankopɔn nam yen so kasa kyere mo. Yesi Kristo anan mu sre mo se, momma wɔmfa mo mmata Onyankopɔn ho. (21) Na Kristo nni bɔne, nanso yen enti, Onyankopɔn maa ɔfaa yen bɔne sedee ebeye a, yenam ɔno Kristo so beye teneneefɔ wɔ Onyankopɔn anim.

ONYANKOPɔN Wɔ KRISTO MU, DE WIASE HYIAA NE HO --> JMAA NEA ɔNNIM BɔNE YEE BɔNE MAA YEN.

H6. JWO A EWO DUA NO SO — TETE MFONINI A ɔDE HYEE NE HO ASE

4 Mose (Numeri) 21:8 Awurade ka kyeree Mose se, “Fa kɔbere ye saa awɔ yi mu baako seso na fa no sen poma bi so, na se awɔ no bi ka obi na onii no hwe no keke a, ɔrenwu.” (9) Enti, Mose yee jwo seso no; na obiara a jwo no bi beka no no, se ɔpagya n'ani hwe no a, ɔnwu.

OBIARA A WJAKA NO NO, SE ɔHWE NO A, ɔBETENA ASE.

ADWENE SORONKO, ADWUMAYE KORO — dua a wɔsɔii wɔ esere so, ne mmeamudua a ewɔ bepo no so

Yohane 3:14 Sedee Mose maa jwo seso a wɔde kɔbere aye asen dua so wɔ esere so no, saa ara na Onipa Ba no nso wɔbɛma no so, (15) na obiara a ɔgye me di no, ɔbenya nkwa a enni awiee. (16) “Na sedee Onyankopɔn dɔɔ ewiase nie; se ɔde ne Ba a jwoo no kɔɔ no mae, na obiara a ɔgye no di no anyera, na mmom wanya nkwa a enni awiee. (17) Onyankopɔn ansoma ne Ba amma ewiase se ɔmmebu ewiase aten, na mmom, ɔsomaa no se, ɔmmegye ewiase nkwa.

SENEA MOSE MAA JWO NO SO WJ SARE NO SO NO, SAA ARA NA ESE SE WJMA ONIPA BA NO SO --> OBIARA A OGYE NO DIE NO ANYERA.

(Me ho adwene: Nkitahodi a eda Numbers 21 ne John 3 ntam no nye nkitahodi a saa adesua yi na ebɔ ne so. Yesu ankasa kaa saa nkitahodi yi denam n'ano so pefee, faa n'ankasa ne ho. Wɔanka ankyere nnipa a wɔrewuwu wɔ sare no so se wɔnsiesie wɔn ho. Wɔanka ankyere nnipa a wɔrewuwu wɔ sare no so se wɔnye akokoduru. Wɔanka ankyere nnipa a wɔrewuwu wɔ sare no so se wɔnnya ayaresa mfa wɔn ahɔɔden. Wɔka kyeree nnipa a wɔrewuwu wɔ sare no so se wɔnHWE nea Onyankopɔn maa so wɔ dua no so. Nnipa a wɔrewuwu wɔ sare no so a wɔhwee no nyaa nkwa. Afei fa

nsenkyerenne abien no bom na hwe ɔkwan a eye nwonwa no. Ɔwɔ kɔbere mfrafrae a wɔmaa no so wɔ dua no so no yee no se ade a na ekum nnipa a wɔhwe no no ankasa. Paulo ka nokware nwonwaso bi a ete saa ara fa asennua no ho. Paulo ka se WƆYEE Yesu bɔne maa yen, nanso na Yesu nnim bɔne (2 Korintofo 5:21). Wɔmaa aduru no so wɔ ɔkwan koro no ara so a ete se nnome no.)

I. AGYA NO ANKASA FRE ƆBA NO SE "ONYANKOPƆN" NE "AWURADE"

I1. Hebrifoɔ 1:1 Mmere a atwam no, na Onyankopɔn nam akwan ahodoɔ bebreɛ so fa adiyifoɔ so kasa kyere yen mpanimfoɔ. (2) Nanso, mmere a edi akyire no deɛ, ɔnam ne Ba no so akasa akyere yen. Ɔno na Onyankopɔn nam ne so bɔɔ ewiase. Na ɔno na Onyankopɔn ayi no se awieɛɛ no, nneema nyinaa beye ne dea. (3) Ɔnam hyeren a Onyankopɔn animuonyam hyeren no so hran. Ɔye Onyankopɔn seso pepepepe, na ɔde n'asem a tumi wɔ mu no so ewiase mu. Ɔtee nnipa ho firii wɔn bɔne mu wieɛɛ no, ɔtenaa Otumfoɔ Onyankopɔn nifa so wɔ ɔsoro.

WAFa NE Ba NO SO AKASA AKYERE YEN + ENAM NE SO NA ƆBƆƆ WIASE NYINAA --> ƆYE N'ANUONYAM HYEREN NE NE SUBAN PEPEPE MFONINI.

I2. Hebrifoɔ 1:5 Efiri se, Onyankopɔn nso anka ankyere n'abɔfoɔ no mu biara se, "Woye me Ba; na enne, maye w'Agya." Enna wanka ankyere ɔbɔfoɔ biara se, "Meye w'Agya na waye me Ba."

[G4416 prototokos ■] (6) Eberɛ a Onyankopɔn pee se ɔsoma n'abakan no ba ewiase no, ɔsane kaa se, "Ese se Onyankopɔn abɔfoɔ nyinaa som no."

EFIRI SE, ONYANKOPƆN NSO ANKA ANKYERE N'ABƆFOƆ NO MU BIARA SE? --> ESE SE ONYANKOPƆN ABƆFOƆ NYINAA SOM NO.

(Me ho nsusuiɛ: Hebrifoɔ nwoma no ti a edi kan no nyinaa ye akyinnyee tenten baako. Akyinnyee no ne se Ɔba no nye ɔbɔfoɔ na wanye ɔbɔfoɔ da. Saa asem yi fata se wɔhye no nsow wɔ adesua a atwa mmere pii ho asem afa obi a wɔfre no "Awurade bɔfoɔ" no wɔ mu no. Hebrifoɔ asem malak kyere nsomasoɔ bi. Onyankopɔn ankasa Ne Ba no yee saa nsomasoɔ no mmere bi wɔ Tete Nhyehyeeɛ mu. Nanso obi a ɔkyerew Hebrifoɔ nwoma no remma ɔbiara nka Ɔba no ho nka abɔfoɔ a wɔabɔ wɔn no ho. Wɔka kyere abɔfoɔ no se wɔnsom Ɔba no.)

I3. Hebrifoɔ 1:8 Na efa Ɔba no ho no, Onyankopɔn kaa se, "Ao, Onyankopɔn, w'ahennwa betena ho daa nyinaa; w'Ahennie ye atenteneneɛ. (9) Wodo teneneɛ, na wokyiri bɔne, eno enti, Onyankopɔn wo Onyankopɔn de wo asi wo mfefoɔ so, na ɔde anigyee ngo asra wo." (10) Onyankopɔn sane kaa se, "Mfitiaseɛ no wotoo asase fapem, na ɔsoro ye wo nsa ano adwuma. (11) Ne nyinaa betwam na wo deɛ wobetena ho daa; wobetete se atadeɛ. (12) Wɔbɛboboɔ no se ntoma; na wɔbesesa no se ntadeɛ. Nanso, wote sedee woteɛ, na wo mfee to rentwa da."

NA EFA ƆBA NO HO NO, ONYANKOPƆN KAA SE, "AO, ONYANKOPƆN --> ONYANKOPƆN SANE KAA SE, "MFITIASEE NO WOTOO ASASE FAPEM, NA ƆSORO YE WO NSA ANO ADWUMA.

(Me nsusuwii: San kenkan Hebrifo 1:8 nsemfua enum a edi kan no bio: "Nanso Ɔba no de, ɔka kyere no se." Saa asem yi nye Hebrifo nhoma no kyerewfo adwene a ɔwɔ wɔ Yesu ho. Saa asem yi kyere se Agya Onyankopɔn ka kyere Ɔba no tẽẽ. Agya Onyankopɔn fre Ɔba no "Onyankopɔn." Agya Onyankopɔn san fre Ɔba no "Awurade." Agya Onyankopɔn ka nso se Ɔba no na ɔbɔɔ asase ne ɔsoro. Se obi pe se ɔka se wɔmfree Ɔba no Onyankopɔn wɔ Kyerewsem mu da a, ese se saa onipa no kasa fa saa nkyekyemu yi ho, faako a Agya no fre Ɔba no Onyankopɔn.)

ADWENE SORONKO, ANIWA-YE BAKO — dwom a wɔkyerew maa ɔhene bi, ne Agya no a ɔfaa mu asem kaa ne Ba no

Nnwom 45:6 Ao Onyankopɔn, w'ahennwa no betena ho daa daa; teneneɛ ahempoma beye w'ahennie no ahempoma. (7) Wodo teneneɛ na wokyiri bɔne. Eno enti Onyankopɔn, wo Onyankopɔn de wo asi wo mfefoɔ so, na ɔde anigyee ngo asra wo.

AO ONYANKOPƆN, W'AHENNWA NO BETENA HO DAA DAA --> WO ONYANKOPƆN DE WO ASI WO MFEFOƆ SO, NA ƆDE ANIGYEE NGO ASRA WO.

Nnwom 102:25 Ahyeaseɛ no, wotoo asase fapem, na ɔsoro ye wo nsa ano adwuma. (26) Ne nyinaa betwam, na wo deɛ, wobetena ho daa; wobetete te se atadeɛ. Wobesesa wɔn te se ntoma na wɔbeto wɔn agu. (27) Nanso, wote sedee woteɛ, na wo mfee to rentwa da.

AHYEASEE NO, WOTOO ASASE FAPEM --> WOTE SEDEE WOTEɛ, NA WO MFEE TO RENTWA DA.

(Me nsusuwii: Eyi ye baabi a nkenkan abo abien ho abo ho ye adwuma ankasa. Dwom 45 ye ayeferohyia dwom. Dwom 102 ye obi a ɔwɔ ɔhaw mu no mpaebɔ. Wɔ Dwom 102 mu no, saa nsem no kyere Awurade, Israel Nyankopɔn, nea ɔbɔɔ wiase no. Wɔkyerew dwom abien yi nyinaa mfe ɔha pii ansa na wɔwoo Yesu wɔ Betlehem. Hebri 1 fa dwom abien no nyinaa mu asem. Hebri 1 kyere dwom abien no nyinaa se Agya Nyankopɔn nsem. Hebri 1 de dwom abien no nyinaa ka ɔba no ho asem. Hye nsonsonoe nketenkete a eda nsemfua a ewɔ dwom kann no ne nea wɔfa fi mu wɔ Hebri 1 no mu no nsow. Bible no nsie saa nsonsonoe nketenkete yi, na saa nhwehwemu yi nso nsie no. Nea ensakra wɔ dwom no ne Hebri 1 no ntam ne onipa a nsem no fa ne ho no nkyerease.)

J. AWURADE KA KYEREE M'AWURADE — NKYEKYEM A ɛMAA AKASAKASA NO BAA AWIEɛ

J1. Nnwom 110:1 Awurade ka kyere me Wura se, “Tena me nifa so kɔsi se mede w’atamfoɔ beye wo nan ntiasoɔ.” **[H113 adown ■] [H3068 Jehovah ■]** (2) Awurade betre w’ahempoma denden mu afiri Sion; na wobedi ɔhene wɔ w’atamfoɔ so.

AWURADE KA KYEREE ME WURA SE, TENA M'NIFA SO --> KOSI SE MEMA W'ATAMFOɔ AYɛ WO NAN ASE NTIASO.

(Me nsusuwi: Saa nkyerewee baako yi a ewɔ Nnwom 110:1 no kura nkabom a eboro nea wode kan kenkan hu. Wɔ Borɔfo kasa mu no, wɔatintim nsemfua abien no nyinaa se “Lord.” Nsonsonoe koro a wobetumi ahu ne senea wɔakyerew nkyerewde no. Wode nkyerewde kese atintim asemfua a edi kan no, LORD. Asemfua a eto so abien no de, wɔamfa nkyerewde kese antintim. Se wohwe Borɔfo kasa no ase a, wobehu se eyinom ye Hebri nsemfua abien a eye soronko. Hebri asemfua a edi kan no ye Onyankopɔn apam din, Yehova (H3068). Nkyerewde kese a ewɔ KJV mu daa kyere se Hebri asemfua a eda ase no ye Yehova. Hebri asemfua a eto so abien no ye adown (H113), asemfua a wode kyere owura anaa sodifo. Senea wode saa asemfua yi di dwuma wɔ ha no, ekyere “me Wura.” Dawid a ɔkyerew saa dwom yi, ɔkyerew se Onyankopɔn ne obi a Dawid fre no n'ankasa Wura kasa. Afei dwene asemmisa a emu da hɔ pefee yi ho. Dawid ye Israel hene. Hena na na ɔye ne Wura? Mmuae no ye nwonwa kese bio, se wokae se Onyankopɔn hyee bɔ se Kristo befi Dawid n'ankasa abusua mu aba, mfe bebre akyi. ɔbarima biara ntaa mfre n'aseni a wobewo no akyiri yi “me Wura.”)

J2. ɔNO ARA BISAA WɔN HO ASEM, NA OBIARA ANTUMI ANNYE HO ANO

Mateo 22:41 Farisifoɔ no twaa Yesu ho hyiaee no, ɔbisaa wɔn se, (42) “Edeɛn na mowɔ ka wɔ Agyenkwa no ho? Hwan ba ne no?” Wɔɔbuaa no se, “Dawid Ba.” (43) Yesu bisaa wɔn se “Ennee, aden na Dawid nam Honhom Kronkron so fre no ‘Awurade’? Efiri se, Dawid kaa se, (44) “Awurade ka kyere me wura se, “Tena me nifa kɔsi se mema woadi w’atamfoɔ nyinaa so.” ’ (45) Se Dawid fre no ‘Awurade’ a, ennee ebeye den na watumi aye ne ba?” (46) Obiara antumi ammua. Yei akyi nso, obiara antumi ammisa no nsem bio.

SE DAWID FRE NO AWURADE A, ɛNE SEN NA ɔYE NE BA? --> NA OBIARA ANTUMI ANNYE NO SO ASEM BIARA.

(Me nsusuwii: Yesu anka mmuae a ɔde maa n'ankasa asemmisa no ankyere Farisifo no wɔ Mateo 22:41-46. Yesu bisaa asem no na ogyaw asemmisa no a wammua. Asemmisa no da so ara nni mmuae besi nne, na asemmisa no da so ara wɔ mmuae biako pe a efata. Kristo ye Dawid ba wɔ honam fam. Kristo ye Dawid Awurade wɔ nea ɔyee ansa na wɔwoo Dawid no fam.)

J3. PETRO DE NKYEREASEM KORO NO ARA DII DWUMA DA A ASAFO NO FII ASE

Asomafɔ 2:32 Onyankopɔn anyane saa Yesu yi afiri owuo mu, na yen nyinaa ye saa asem yi ho adansefoɔ. (33) Wɔahye no animuonyam de no akɔtena Onyankopɔn nifa so ma ne nsa aka Honhom Kronkron no a Agya no hyee no eho bɔ no; eno na wahwie agu yen so a eho nsenkyerennee na mohunu na mote yi. (34) Dawid ankasa de, wankɔ ɔsoro, na mmom, ɔkaa se, “Awurade ka kyere me wura se, “Tena me nsa nifa so ha, (35) kɔsi se mede w’atamfoɔ beye wo nan ntiasoɔ.” ’ (36) “Ese se nnipa a wɔwɔ Israel nyinaa hunu se, mo na mobɔɔ saa Yesu yi a Onyankopɔn aye no Awurade ne Agyenkwa no asennua mu.”

DAWID AMFORO ANKɔ ɔSORO --> ONYANKOPɔN AYɛ YESU NO ARA, NO A MUBɔɔ NO ASENNUA NO, AWURADE NE KRISTO.

(Me ankasa nsusuwii: Petro nkɔmmɔdi wɔ Asomafɔ Nnwuma 2:29-36 mu no ye tia. Petro nkɔmmɔdi no nhia nyansafo bi biara. Dawid kyere wɔ obi a ɔte Onyankopɔn nsa nifa so ho. Dawid nkɔtenaa Onyankopɔn nsa nifa so da. Obi betumi akɔhwe Dawid da, senea Petro ka wɔ nkyekyem kakraa bi a atwam no mu. Eno nti na saa dawurubɔ no nye Dawid ho asem. Petro bɔ onipa ko a efata dawurubɔ no din. Petro bɔ onipa yi din a onnhinta hwee koraa: “saa Yesu no ara a mode no boo mpi no.” Petro fre onipa yi “Awurade ne Kristo nyinaa.”)

J4. DWOM KORO NO ARA KA ASEM FOFORO BIO — NA HEBREWFO NHOMA NO DE SI NKONTWERE NYINAA SO

Nnwom 110:4 Awurade aka ntam na ɔrensese n'adwene: “Woye daapem ɔsɔfoɔ te se Melkisedek seso.”

AWURADE AKA NTAM NA ɔRENSESA N'ADWENE --> WOYE DAAPEM ɔSɔFOɔ TE SE MELKISEDEK SESO.

Hebrifoɔ 5:5 Saa ara nso na Kristo annye anto ne ho so se ɔye ɔsɔfopanin amfa anhye ne ho animuonyam. Na mmom, Onyankopɔn ka kyeree no se, “Woye me Ba: enne, maye w'Agya.” (6) ɔsane kaa wɔ baabi foforo se, “Wobeye ɔsɔfoɔ akɔsi daa sedee Melkisedek asɔfokwan nhyehyeee te no.”

SAA ARA NSO NA KRISTO ANNYE ANTO NE HO SO SE ɔYE ɔSɔFOPANIN AMFA ANHYE NE HO ANIMUONYAM --> WOBEEYE ɔSɔFOɔ AKɔSI DAA SEDEE MELKISEDEK ASɔFOKWAN NHYEHYEEE TE NO.

Hebrifoɔ 7:3 Obi nnim Melkisedek agya, ne maame, ne ne mpanimfoɔ ho asem. Saa ara nso na obi nnim n'awoɔ ne ne owuo nso ho asem. ɔse Onyankopɔn Ba, na ɔda so ye ɔsɔfoɔ daadaa.

ɔNNI NNA MFITIASE, NA ɔNNI NKWA AWIEIE --> ɔTRA ɔSɔFO DAADAA.

Hebrifoɔ 7:24 Nanso, Yesu dee, ɔwɔ ho daa na n'asɔfodwuma no nso, obi nto a so mma no. (25) Enti, ɔtumi gye wɔn a wɔnam ne so ba Onyankopɔn nkyen no enne ne daa, efiri se, ɔte ho daa sre Onyankopɔn ma wɔn.

ɔTENA HO DAA + ɔWO ASɔFODI A ENSESA --> ɔTUMI GYE WɔN NKWA KOSI AWIEIE ɔTTEE.

(M'ankasa m'adwene: Dwom tiawa bi kura nsem pii. Dwom 110 bo obi a Dawid fre no "me Wura" din, a ɔte Onyankopɔn nsa nifa so. Dwom 110 bo ɔhene bi a odi ade fi Sion din. Dwom 110 bo ɔsɔfo bi din a ɔye ɔsɔfo daa daa, a ɔfiri asɔfodi bi a ekyen Israel asɔfodi mfe pii, a Onyankopɔn de ntam aka ho a Onyankopɔn nsakra ho. Tete Israel mu no, mmara maa ɔhene adwuma ne ɔsɔfo adwuma tenaa asi ho. ɔbarima biara antumi ansɔ nnwuma abien no nyinaa mu wɔ saa mmara no ase. Dwom 110 de nnwuma abien no nyinaa ma onipa baako. Hebrifo nhoma no de ti pii kyerekyere onipa a ɔte saa no ho asem mu.)

K. WɔNYANEE NO FIRII DAMENA MU — NA ɔTE WO MU

K1. ASEM NO ANKASA, NE SENEAWOƆDE MAA

1 Korintofoɔ 15:3 Mekaa asem a meteeɛ a eho hia yie no kyeree mo se, yen boɛne enti na Kristo wuie sedee wɔatwere no Atweresem mu se, (4) wɔsiee no, na ne nnansa so no, ɔsɔre firii awufoɔ mu sedee wɔatwere wɔ Atweresem no mu se,

KRISTO WU MAA YEN BOɛNE SEDE KYEREWSEM NO SE + WɔSIEE NO + NE NNANSA SO ɔSɔRE.

1 Korintofoɔ 15:20 Nanso, nokore a ewom ne se, wɔama Kristo asɔre afiri awufoɔ mu de ahye mo den se wɔn a wɔadeda wɔ owuo mu no, wɔbema wɔasɔresɔre.

KRISTO ASɔRE AFI AWUFO MU, NA WABEYE ABA A EDI KAN Wɔ WɔN A WɔADA MU.

K2. DEE WOSɔREE FIRI OWUO MU NO KYEREɛ FA NE HO

Romafoɔ 1:3 Saa bohye yi fa ne Ba Yesu Kristo a ɔye yen Awurade a ɔba ma wɔwoɔ no se akɔkoaa too ɔhene Dawid abusua mu no ho. (4) Na Honhom Kronkron da no adi pefee se Yesu Kristo ye Onyankopɔn Ba, efiri se, wɔnyanee no firii awufoɔ mu.

WɔWOɔ NO FIRII DAWID ABA MU SE ɔHONAM FA MU --> WɔDAA NO ADI SE ɔYE ONYANKOPɔN BA A WɔDE TUMI, ESE SE ɔSɔRE FIRII AWU MU.

(Me nsusuwii: Paulo de mmuae no fa abien no bom bio wɔ nkyekyemu koro mu, senea etoatoa so wɔ Romafo 1:3-4. Yesu fi Dawid abusua mu, wɔ honam fam. Wɔdaa Yesu adi se Onyankopɔn Ba a ɔwɔ tumi, denam ne sɔre a ɔsɔre fii ɔda mu no so. Obiara betumi aka se ɔye Onyankopɔn Ba. Yesu nko ara ne obi a wadi saa asem no ho adanse denam ne sɔre a ɔsɔre firii awufo mu no so.)

K3. TETERE APAM NHOMA NO KAA HO ASEM KAN

Nnwom 16:10 efiri se, worennya me awufoɔ mu. Na woremma wo Kronkronni no mporɔ. (11) Woakyere me nkwagyee kwan, na wobema m'ani agye wɔ w'anim, na anika a enensa da wɔ wo nifa so.

WORENGYAW ME KRA Wɔ ASAMANDO --> NA WORENMA WO KRONKRONNI NNHU PORɔW.

Asomafoɔ 2:29 “Anuanom, esɛ sɛ meda m’adwene adi pefee wɔ yen panin Dawid ho. Ɔwuie na wɔsiee no, na ne damena da so wɔ hɔ besi enne. (30) Na ɔye odiyifoɔ a ɔnim bɔ bi a Onyankopɔn ahye no no. Onyankopɔn hyee bɔ bi sɛ ɔbeyɛ Dawid aseni ɔhene, sedee Dawid ye ɔhene no ara pɛ. (31) Dawid hunuu dee Onyankopɔn rebeye no, ɔkasa faa owusɔree a efa Agyenkwa no ho sɛ, ‘Wɔannya no awufoɔ mu. Ne honam nso amporɔ.’

DAWID WUIE NA WɔSIEE NO --> ƆHUNII EYI ANSA NA ƆKAA KRISTO OWUSɔRE HO ASEM.

K4. NA SESEI — ƆTE NKURɔFO A WAGYE WɔN NKWA NO MU

Romafoɔ 8:11 Sɛ Onyankopɔn Honhom a enyanee Yesu firii awufoɔ mu no te mo mu a, ennee dee ɔnyanee Kristo firii awufoɔ mu no nso nam ne Honhom a ewɔ mo mu no so bema mo nipadua a ewu yi nso nkwa.

NEA ƆNYANE YESU FIRII AWUFɔɔ MU HONHOM NO TE MO MU --> ƆBEMA MO HONAM AWUFɔɔ NO ANYA NKWA BI.

Galatifoɔ 2:20 enti enye me na mete ase bio, na mmom, Kristo no na ɔte me mu. Saa asetena a mete mu seesei yi, mete ase wɔ Onyankopɔn Ba no a ɔɔɔ me na ɔde ne nkwa maa me no gyidie mu.

WɔABɔ ME ASENNUA MU KA KRISTO HO --> ENNYE ME, NA MMOM KRISTO NA ƆTE ME MU.

Kolosefoɔ 1:27 Onyankopɔn nhyehyeee ne sɛ, ɔbedɔ n’ahintasɛm a nnɛpa ne animuonyam wɔ mu no adi akyere Amanamanmufoɔ nso. Ahintasɛm no ne sɛ: Kristo te mo mu, a n’asekyere ne sɛ, yewɔ anidasoɔ sɛ yen nsa beka Onyankopɔn animuonyam no bi. **[G3466 musterion ■]**

AHINTA YI = KRISTO A ƆTE MO MU, ANIMUONYAM HO ANIDASO.

Yohane 14:23 Yesu buaa no sɛ, “Obiara a ɔɔɔ me no bedi me nsem so. M’Agya bedɔ no na me ne m’Agya beba ne nkyen ne no abetena.

Sɛ OBI Ɖɔ ME A, ƉBEDI M’ASEM SO --> YEBEBA NE NKYEN NA YEBETENA NE HO.

(Me nsusuwii: Di adesua yi mu nsem nyinaa akyi kosi awiei. Yesu ne Agya no wɔ hɔ ansa na wɔreyɛ biribiara. Yesu yii ne ho adi kyerɛ nnipa wɔ Tesem Dedaw mu, na saa nnipa no tenaa ase. Wɔwoo Yesu fii ɔbea bi mu wɔ kuraa ketewa bi mu. Wokum Yesu wɔ bepɔw bi so, wɔ dua bi so, wɔ kurow bi akyi. Yesu fii ɔda no mu bae. Bible no ka mprenpren sɛ Yesu te nnipa MU. Saa awiei yi ne nea adesua yi akɔ so akosi da a edi kan. Adesua yi botae ammfa ho da sɛ wobedi akyinnye afa nea Yesu ye. Adesua yi botae ne sɛ nea ɔye eyinom nyinaa no pɛ sɛ ɔtena wo mu. Hye Yohane 14:23 no nso nsow: "yebɛba." Nnipa dodow a ekasa fii Bible no ano, wɔ Genesis 1:26 no, da so wɔ hɔ wɔ ha.)

L. ƉREBA BIO — NA GYINAESI A ɛBETENA Hɔ DAA

L1. ƉREBA, NA ANI BIARA BEHU NO

Asomafoɔ 1:9 Ɔkasa wieee no, asuafoɔ no hunuu no sɛ ɔnam omununkum mu reko ɔsoro na wɔanhunu no bio. (10) Wɔgu so rehwe ewiem no, amonom hɔ ara, mmarima baanu bi a wɔhyehye ntadeɛ fitafitaa begyinaa wɔn nkyen, (11) kaa sɛ, “Mo mmarima a mofiri Galilea, aden enti na mogyina ha rehwe ewiem? Yesu a wɔafa no afiri mo nkyen kɔ ɔsoro no, sedee ɔsi kɔɔ ɔsoro no, saa ara na ɔbesane aba bio.”

YESU A WɔAFA NO AFIRI MO NKYEN Kɔ ƉSORO NO, SEDEE ƉSI Kɔɔ ƉSORO NO, SAA ARA NA ƉBESANE ABA BIO.

Adiyisɛm 1:7 Ɔnam omununkum mu reba. Wɔn a wɔwɔɔ no pea no ne obiara behunu no. Asase so nnipa nyinaa besu no. Ebeba mu saa. Amen.

ANIWA BIARA BEHU NO + WɔN A WɔWɔɔ NO NSO BEHU NO.

L2. 2 Tesalonikafoɔ 1:7 na mo a mo ne yen rehunu amane no nso, wama moahome. Saa asem yi besi wɔ eberɛ a Awurade Yesu nam ogyaframa mu firi ɔsoro reba a n’abɔfoɔ atumfoɔ ka ne ho no, **[G1557 ekdikesis ■]** (8) abetwe wɔn a wɔnnim Onyankopɔn na wɔntie yen Awurade Yesu Asempa no aso. (9) Wɔbekɔ daa ɔseɛ mu na wɔayi wɔn afiri Awurade anim ne n’animuonyam mu (10) da a ɔbema n’akyidifoɔ ne n’asuafoɔ ahye no animuonyam no. Mo nso, mobefra saa nkurɔfoɔ no mu, efiri sɛ, moagye asem a yeka kyerɛ mo no adi.

OGYA A ɛREDEW MU, ƉBETWE WɔN A WɔNNIM ONYANKOPɔN, NE WɔN A WɔNNI ASEMPA NO SO ASO --> Sɛ ƉBEMA ABɛHYE N’AHOTɛFO MU ANUONYAM.

(Me nsusuwii: Kenkan 2 Tesalonikafo 1:8 no nkakrankakra. 2 Tesalonikafo 1:8 no bɔ nkurɔfokuo abien din, enye kuo baako. Kuo a edi kan no NNIM Onyankopɔn. Kuo a eto so abien no NNI asempa no SO. Onim ne odi so no, wɔaka ne nyinaa abom wɔ nkyerewsem koro no ara mu. Hye 2 Tesalonikafo 1:10 nso nsow, a eye asem koro no ara fã. Yesu ba a eye ogya ma kuo baako no ara ne animuonyam ma kuo a aka no. Eyi ye asem baako pɛ. Wɔsi eyi ho gyinae ma onipa biara mpren, enye akyiri yi.)

L3. Adiyisem 19:11 Afei, mehunuu sɛ ɔsoro abue a ɔpɔnkɔ fitaa wɔ hɔ. Na deɛ ɔte ne so no edin de “Ɔseadeeye ne Ɔnokwafoɔ.” Nokore na ɔgyina so bu aten na ɔko ne ko. (12) N’aniwa te sɛ ogya a ɛredere na ɔhye ahenkye bebre. Na ɔwɔ din bi a wɔatwere agu ne ho, nanso na obiara nnim edin no nkyereasee ka ne ho. (13) Na ɔhye atadeɛ bi a wɔde anu mogya mu. Na ne din ne “Onyankopɔn Asem”

NEA ƆTENAA NE SO NO, WɔFRE NO OKAMFO NE NOKWAFO --> WɔFRE NE DIN SE ONYANKOPɔN ASEM.

Adiyisem 19:16 Na wɔatwere edin agu n’atadeɛ mu ne ne sɛ ho sɛ: ahene mu ɔhene ne awuranom mu awurade.

AHENE MU ƆHENE NE AWURANOM MU AWURADE.

(M’ankasa m’adwene: Hye nsentitiriw baako a ɛwɔ Adiyisem 19:12 no nsow. Yesu wɔ din bi a wɔakyerew a obiara nnim, nanso ɔno nko ara na onim saa din no. Din a wɔde ama saa adesua yi wɔ saa kyerewsem koro no ara mu. Saa din no ne Ɔnokwafo ne Nokware. Onyankopɔn Asem. Ahemfo mu Hene, ne Awuranom mu Awurade.)

L4. NHOMA A WɔBUEBUEE MU

Adiyisem 20:11 Afei, mehunuu ahennwa fitaa keseɛ bi ne deɛ ɔte so no. Asase ne ɔsoro dwanee wɔ n’anim, na wɔanhunu wɔn bio. (12) Na mehunuu awufɔɔ akeseɛ ne nketewa sɛ wɔgyinagyina ahennwa no anim. Wobuebuee nwoma bebre mu, ɛnna wobuee nwoma foforo bi a eye atasefoɔ nwoma no mu. Wɔbuu awufɔɔ no aten, sedee wɔn nnwuma te ne sedee wɔatwere wɔ nwoma ahodoɔ no mu no. (13) Afei, epo nso danee n’awufɔɔ maeɛ. Owuo ne asaman nso de wɔn awufɔɔ maeɛ. Na wɔbuu wɔn nyinaa aten sedee wɔn nnwuma tee. (14) Na wɔtoo owuo ne asaman guu ogya tadeɛ no mu. Saa ogya tadeɛ yi ne owuprenu no. (15) Na obiara a wɔantwere ne din angu nkwa nwoma no mu no, wɔtoo no twenee ogya tadeɛ no mu.

WɔBUEBUEE NHOMA NO + WɔBUEE NHOMA FOFORO BI, ɛNE NKWA NHOMA NO --> OBIARA A WɔANHU NE DIN Wɔ NKWA NHOMA MU NO, WɔTOO NO GUU OGYA ƆTADE NO MU.

(Me nsusuwii: Nhoma abien na ɛda ahengua no anim wɔ Adiyisem 20:12 mu. Nhoma bi kyerew nea nnipa yee. Nhoma foforo no kyerew edin, wɔfre no nkwa nhoma no. Adiyisem 20:12 nka sɛ obiara nyaa nkwaɔye wɔ nea wɔakyerew wɔ nnetyee nhoma no mu nti. Adiyisem 20:15 ka sɛ ade baako a ɛkyeree nea ɛbeba no ne sɛ wɔakyerew onipa no din wɔ nkwa nhoma no mu anaase enye saa.)

L5. ƐPAAWA NO, A WɔAKA NO PAAPAA SEDEE BIBLE NKA ASEM BIARA DA

Yohane 3:18 Obiara a ɔgye ɔba no di no, wɔremmu no aten; na deɛ ɔnnye no nni no, wɔabu no aten dada, ɛfiri sɛ, wannye Onyankopɔn Ba koro no anni.

NEA ONNYE NNI NO DE, WɔABU NO ATEN DEDAW.

Yohane 3:36 Deɛ ɔgye ɔba no di no benya nkwa a ɛnsa da, na deɛ ɔnnye no nni no rennya nkwa a ɛnsa da, na mmom, Onyankopɔn asotwe da ne so.”

DEE ƆGYE ƆBA NO DI NO BENYA NKWA A ɛNSA DA.

Romafo 6:23 Na bɔne so akatua ye owuo, nanso Onyankopɔn akyedee ye nkwa a ɛnni awieeɛ, wɔ Kristo Yesu yen AWURADE mu.

NA BɔNE SO AKATUA YE OWUO --> NANSO ONYANKOPɔN AKYEDEE YE NKWA A ɛNNI AWIEEɛ, Wɔ KRISTO YESU YEN AWURADE MU.

(Me nkabom adwene: Romafo 6:23 ne nkyerkyere yi nyinaa mu asem titiriw. Romafo 6:23 ye nkabom kasamu tiawa a afã abien wɔ mu. Bɔne wɔ akatua a ɛse sɛ wɔtua, na saa akatua no ne owu. Saa akatua no wɔtua no wɔ akwan abien mu baako pɛ. Eye sɛ onipa no ankasa betua saa akatua no daa daa, anaase onipa no gye nea Yesu atua dedaw sɛ akyede. Eno ne nkabom paw no nyinaa. Obiara ntumi nkwati sɛ ɔbepaw, ɛfise sɛ wampaw a, ɛte sɛ nea wapaw kwan a edi kan no ara. Biribiara wɔ nkyerkyere yi mu, ɛfi “momma yenye onipa” wɔ Genesis 1:26 mu kosi ahengua no wɔ Adiyisem 20 mu, ereko so resi saa gyinaesi baako yi ho. Bere da so wɔ hɔ a wobefa saa gyinaesi yi. Yesu da so refre.)

L6. Asomafɔɔ 4:12 Ono nko ara mu na nkwagyee wɔ; efiri se, edin biara nni ewiase ha a nnipa nam so benya nkwagyee.”

DNO NKO ARA MU NA NKWAGYEE Wɔ --> EFIRI SE, EDIN BIARA NNI EWIASE HA A NNIPA NAM SO BENYA NKWAGYEE.

SEDE

Adiyisem 22:17 Honhom no ne ayeforɔ no se, “Ese se obiara a ɔte saa asem yi nso ka se, ‘Bra!’ Na dee osukom de no no mmra, na dee ɔpe no nso, ɔmmegye nkwa nsuo no kwa.”

HONHOM NO NE AYEFORɔ NO SE --> NA DEE ɔPE NO NSO, ɔMMEGYE NKWA NSUO NO KWA.

Yohane 3:17 Onyankopɔn ansoma ne Ba amma ewiase se ɔmmebu ewiase aten, na mmom, ɔsoma no se, ɔmmegye ewiase nkwa.

ONYANKOPɔN ANSOMA NE BA AMMA EWIASE SE ɔMMEBU EWIASE ATEN --> NA MMOM, ɔSOMAA NO SE, ɔMMEGYE EWIASE NKWA.

(Me ankasa nsusuwii: Nsakrae a etwa to a ewɔ Bible mu no nhwehwe hwee. Nsakrae a etwa to a ewɔ Bible mu no, wɔde ma obiara. Asemfua a wɔde di dwuma no ne "obiara a ɔpe." Asemfua "obiara a ɔpe" no nyi obiara mfi mu da, na eye boapa. Eyi ka nea ɔye onipa bɔne sen biara a ɔrekenkan saa adesua yi ho. Eyi ka obi a wapo abrabɔ mfe pii ho nso. Yesu, a ɔye eyinom nyinaa, ne obi a ɔreka se Bra. Nea ehia se onipa ye ara ne se ɔbeba abegye nkwa nsu no.)

NSCHWE NSEMMISA

1. Hebrifoɔ 9:22 — Na mmara no ase, adee dodoɔ no ara wɔde mogya tew ho:

- a) Efise ɔhonam nkwa wɔ mogya mu
- b) na se mogya nhwie gu a, bɔnefakye nni ho
- c) efise mogya no ne dee eye ɔkra no mpata

2. Romafo 5:8 — Nanso Onyankopɔn de ne dɔ a ɔdɔ yen no si ho pefee, se mpo bere a yeye nnebɔneyefɔɔ no:

- a) yebenam no so agye yen afiri abufuhye mu
- b) yenam ne Ba no owuo so na yene Onyankopɔn dii dan
- c) Kristo wui maa yen

3. Hebrifo 1:8 — Nanso ɔka kyere ɔba no se, Onyankopɔn, w’ahennwa wɔ ho daa daa:

- a) trenee ahempoma ne w’ahenni ahempoma
- b) w’ahenni ahempoma ye ahempoma a etee
- c) na aban beda ne mmati so

4. Dwom 110:1 — Awurade ka kyeree me Wura se, Tena wo nsa nifa so:

- a) kosi se mede w’atamfo beye wo nan ase ntiaso
- b) di hene wɔ w’atamfoɔ mfimfini
- c) kosi se mema w’atamfoɔ aye w’ananmontenasee

5. 1 Korintofoɔ 15:20 — Nanso afei Kristo asɔre afi awufɔɔ mu:

- a) na waye wɔn a wadeda mu aba a edi kan
- b) ne se ɔsɔree bio ne nnansa so sɛdee Kyerewsem no kyere
- c) na worenma wo ɔkronkronni no nhu porɔwee

6. Adiyisem 1:7 — Monhwe, ɔde omununkum reba:

- a) na omununkum gyee no fii wɔn ani so
- b) na ani biara behunu no
- c) na wɔbehwe no aniso wɔ wɔn a wɔagye adi nyinaa mu

7. 2 Tesalonikafo 1:9 — Wɔn a wɔde daa ɔsee betwe wɔn aso afi Awurade anim:

- a) ne ne tumi anuonyam mu
- b) a eye owuo a eto so mmienue

c) ne n'ahenni anuonyam

MMUAE PA: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-a

DEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOÐ SO KÖ

SENEA NSEMFUA NO HO HIA: BORJO ASEMFUA "AWURADE" BIAKO GYINA HO MA HEBRI NSEMFUA ABIEN WO NNWOM 110:1 MU. HEBRI NSEMFUA ABIEN NO NE YEHOWA (H3068) NE ADOWN (H113). AKYINNYEGYE A YESU DE KAA ASEM NO NYINAA WO MATEO 22:45 MU GYINA SAA NSONSONOE NO SO.

--> SENE EYI KA WO HO: YESU NYE NEA DBAE NO NKO ARA. YESU NYE NEA DBEBA NO NKO ARA. YESU NE OBI A DPE SE DTENA WO MU SESEI (KOLOSEFO 1:27, GALATAFO 2:20).

NEA EYI KYERE FA DAA NKWA HO NE SE: BONE SO AKATUA NE OWU. ONYANKOPON AKYEDE NE DAA NKWA A WONAM YESU KRISTO YEN AWURADE SO MA (ROMAFO 6:23). EYINOM NE AKWAN ABIEN PE A ONIPA BETUMI DE ATUA BONE KA.

KWAN FOFORO: NNWOM 110:4 NE HEBRIFO TI A ETJO SO 7 NO BUE JKWAN MA MELKISEDEK ASJFODWUMA NO NKYEREKYERE NYINAA. SAA NKYEREKYERE YI KA CHENE NE JSJO A WJAKA WJON ABOM AYE ONIPA BAAKO HO ASEM, A JWJ HO ANSA NA WJDE MMARA NO BAE, NA ONYANKOPON DE NTAM A JRENSESA SO KA HYEE NE BJ MU. SAA NKYEREKYERE YI FATA SE WJYE HO ADESUA A EYE MU KORAA.

--> KWAN FOFORO: 2 TESALONIKAFO 1:7-10 NE ADIYISEM 19:11-16 BUE KO YESU SAN BA HO NKYEREKYERE NYINAA MU. SAA NKYEREKYERE YI KA YESU SAN BA A EBEBE AMPA NO, YESU SAN BA A EBEBE MPOFIRIM NO, NE AHYEDE A EKA SE YENHWE YESU SAN BA NO HO KWAN HO ASEM. KA NO PEFE: KYEREWSEM NO KA SE YESU SAN BA NO BEBA AMPA, NANSO EMMA NYEHYEERE BERE A YESU BESAN ABA (MATEO 24:36, ASOMAFO NO NNWUMA 1:7). SAA ASORE ADWUMA YI NSO MMA NYEHYEERE BERE A YESU BESAN ABA.

AHYEDE A ANO NNA HO — SE WOYE HWAN ARA A, KO SO KENKAN

Enhia se woye Kristoni ansa na woakenkan saa adesua yi. Nneema pii akyere wo kwan aba ha. Ebia adehwehwe na ekyeree wo kwan bae ha. Ebia akyinnyegye bi na ekyeree wo kwan bae ha. Asemmisa a woakura mfe pii no na ebia ekyeree wo kwan bae ha. Obiara nokwaredi ho anigyesem ebia na ekyeree wo kwan bae ha. Biribiara a ewo saa websaet yi so ye wo dea, wontua ho ka, wo wo ankasa kasa mu. Yemmisa wo din da. Yemmisa wo man da. Yemmisa dee wugye di da. Adesua baako rentumi nkyerekyere Yesu mu koraa. Yede biribiara a yewo too saa asemmisa yi so, nanso saa adesua yi koo okwan baako pe so faa Bible no mu. Yesu wo ho ansa na worehye ase. Yesu te ase mprempren. Yesu beba bio. Kratafa baako mpo ntumi mm eyinom nyinaa ho amannee awie. Nnesua pii wo ho retwen. Nnesua a efa mmoborohunu ho wo ho retwen. Nnesua a efa nyansa ho wo ho retwen. Nnesua a efa nimdee ho wo ho retwen. Nnesua a efa abodwokyerere ho wo ho retwen. Nnesua a efa onyamesuro ho wo ho retwen. Nnesua foforo pii reba. Kenkan saa nnesua yi wo okwan biara a wope so. Se wokoo so a, hwehwe yen nsem mfiasee mu. Nkyekyemu biara a ewo saa nnesua yi mu no, watintim no ma eda ho pefee, efiri adwene pa mu. Ense se wogyee yen asem di kwa da. Wobetumi asusu nkyekyemu biara ho wo w'ankasa akwan so.

Nsato baako foforo di eyi akyi. Yerenye se nsato no ahintaw. Saa nsato no ye adesua a efa nea ese se obi ye na wanya nkwaagye ho. Kenkan saa adesua no seesei se wope se wokenkan seesei a. Kenkan biribi foforo kan se wope se wukenkan biribi foforo kan a. Obiara nkanka. Opon no gu so ada ho wo akwan mmienno no nyinaa mu. Paulo kaa nsem a ewo ase ha wo kurow bi a aforemuka a wode ama anyame a wonye ne Onyankopon ankasa ahye ho ma no mu. Paulo ka kaa nsem yi kyeree nnipa a wommisaa Paulo se ommra saa kurow no mu.

Asomafos 17:26 Onam onipa baako so na oboo nnipa ahodoo nyinaa de won tenaa asase so. Ono ankasa na ansa na orebebo nnipa no, chyeheye amanaman eberere a wobesore ne eberere a wobehwe ase. Saa ara nso na chyeheye won tenabea ahyee. (27) Ewom se Onyankopon ben yen de, nanso oye yei sedee ebeye a nnipa behwehwe n'akyi kwan atwe aben no;

HELAF0 NSEMFITIASEM TITIRIW

“**apata**” — **G2644 katallasso** — se wobedan aƒi 3tan mu ako adamfofa mu; se w3de obi besan aba adom mu

Katallasso b3 asennua no ho ntease nyinaa din w3 asemfua baako mu.

“**Nkabom**” — **G2643 katallage** — adom a w3de san ba; afanu a w3atetew mu no a w3de bebom bio
Katallage ƒi ase koro no ara a katallasso a eka ho no ƒi ase. Katallasso ye din a w3de ƒre mpata ye (adamfofa a w3asan de aba ntam w3 baanu a na w3atetew w3n ntam no mu). Katallage ye din a w3de ƒre nea ebefi saa mpata ye no mu aba.

“**B3nefakye**” — **G859 aphesis** — ogyaee; ahodwo3; 3gyaee; b3nefakye

Se w3anhwie mogya a, b3ne mpepa.

“**Ahintasem**” — **G3466 musterion** — ahintasem; biribi a w3de asie kan na aƒei w3aka

W3 Bible mu no, ahintasem nye nsennennen a wodi ho dwuma. Ahintasem w3 Bible mu ye ahintasem a Onyankop3n asi gyinae se 3beka.

“**Awereto**” — **G1557 ekdikesis** — dee eƒi atentenenee mu ba; b3ne a w3asiesie no yiye

Ekdikesis ye asemfua a w3de di dwuma w3 2 Tesalonikafo 1:8 mu. Ekdikesis nkyere abufuw a w3nhye ho nhyeso. Ekdikesis kyere atentenenee a w3adi no pepepepe.

“**Abakan**” — **G4416 prototokos** — abakan; nea w3wooo no kan

Agya no ka ƒa 3ba no ho se "momma Onyankop3n ab3fo3 nyinaa nsom no."

HEBREW NSEMFUA

“**Awurade**” — **H3068 Yehovah** — Onyankop3n apam din, a w3akyerew w3 KJV mu se AWURADE w3 nkyerewde kese mu

Baabiara a AWURADE da adi w3 nkyerewde kese mu w3 Apam Dedaw no mu no, Yehovah ne Hebri din a ehye Bor3fo asemfua AWURADE no ase.

“**Awurade**” — **H113 adown** — awurade; 3hene; 3dehyee; nea odi tumi

W3 Nnwom 110:1 mu, adown kyere "me Wura." Adown ye Hebri kasa foforo a enye Yehovah, Awurade a 3kasa kyere Dawid Wura no w3 saa nkyekyem no mu.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).